

1-10\*

125 s. 125

Opp. 1-10

0

A13/3/115

pages 1-10

K34/115 |

History of M.R. Masete  
Mamets'aLorraine store  
feibe3/4 in  
3/4 in (5/6)

P.O. Trichardtsdal

21 MAR 1949

10-2-49

Ba Koni. Bagamamets'a

Bogolegole. Bare gobe go ene.  
 Le MOKgalabjwe eo mongwe.  
 wa ga Kgo Tlhwane. lei na laqwe  
 Bare. ke Kgo ka. A ene le  
 Bana babane. Maina. Abona  
 šea. wa pele ke NTshwethe.  
 wa bobedi ke MAADINTŠI.  
 wa boraro ke MARUPING.  
 wa bone ke MANTELE.  
 bjale bana ba we ba gwe.  
 gobe go ene le eo AMO-  
 RATA go kudu bjale  
 MAADINTŠI. le MANTELE.  
 Ebēē bannyana. bjale  
 NTshwethe. le Maruping.  
 Eba Tlhanka na bjale  
 obe ARATA kudu ngwana  
 wa gwe wa boraro

125

K34/115 2

MARUPING. bjale A sarate,  
go šu pa bō ngwanaabo.  
gore kerata o Fe ngwa-  
na. bjale babe ba bōna  
ka Di MPHĀ. TŠā bōna. Mō A-  
Tlhabile Kgemo. Aba Abela,  
Di nama o be Aba Fa.  
Di nama Tšē din nane.  
Baba ngwe bana. bjale  
A e Fa Maruping. Na Ma-  
E Kgolo go FiTiša eabo-  
ngwanaabō. bjale balebella.  
Ta ba. e ka Matlho. Ama golo.  
gore na keng, Maruping.  
A Fiwa Na Ma. E Kgolo Kudu.  
go FeTa Tšarena. bjale.  
Mō we bale Moga gore  
Mō Kgala bjwe eo Ta Taqwe  
Re na A rerate o ra Ta  
Maru Ping. Fela.  
Re na Bo nTshweThe  
le Bo Maadi nTšī.  
le Bo Ma nTele.  
A rerate ge —

125

K34/115

3

gorate ga Maruping. Fela.  
bjale ka Ts'a Ts'i lelangwe.  
Kgo ka. Alaela Morwa gwe.  
Maruping. Are ke sa-  
ea go bona Kgo si.  
Se koke. Ke tta boea-  
Mogae ka Merithi bjale -  
Are go fitlha Mowe.  
Kgo si ng. Adu me di s'ana.  
Le Kgo si. bjale o itš'e  
Mo A Ts'a boea. gobona  
Kgo si. ATsena Nokeng.  
ea Mêtetadingwane.  
Ago potš'e go feferetš'a.  
Mosadi wa gwe. Tlha kudu-  
ee Ago ka AMOTlhalo.  
Botala. gore Anape -  
Aêea le na ga. Anthe  
Kengwana w Monna.  
bjale Mowe. Kgo ka.  
Anapa Awela ka -  
Teng. ga Motele.  
ô o e pile go ke Thakadu  
Sêe pa Mailô -

125

K34/115

4

ATsena ka Mowe -  
Mole teng. Mose gare.  
A sitwa gotswa.  
ka Mole teng, ATlhwa -  
Agoragora kateng. ga.  
Molete. Mose gare.  
ka Moka gofithele.  
letsatsi: le dikela ebe -  
ka maabanyana. bjale.  
Mowe akgowa mokgosi,  
o mogolo. kudu. Abitse -  
se bata kgomo. se bata -  
kgomo. le soka -  
mphe batho. naga.  
ka Moka gware tse tsetse  
go fithele Atti lo okwa.  
ke badi si badi kgomo.  
bjale batlabela setsaba  
Mokgosi gone Mokgalabjwe  
kgoka. ewetse ka.  
teng. ga Molete wa -  
Thakadu bjale o sitwa.  
gotswa. obitse.  
se bata kgomo. le soka -

125

K34/115

5

Mphe batho. gwa thoka-  
le motho. wa go tšwella.

Ke gona se tšhaba se -  
ke Ti Ma ka Mabelo. se -  
Kgêre gela voking. ea -  
Mê e tšadingwane.

ba hwets'ana kgo ka.

ATsents'hits'e T'hôôgô  
ka Moleteng. wa -  
Thakadu. ba Fitlha ba.

Mogoga. ba Monts'ets'a.  
kantle ga Moletse.

Anapa Athoma go tšhats'a  
ka Maatta. Ama golo kudu.

bjale gwa re Morwa gwe. NTshwethe  
Are napa odira keeng?

Are na ke wana mang. Are ke -  
nna NTshwethe. bjale mo tša-  
labjere. Are. ngwanaka.

.mphe metsi. kanwe,  
bjale ATš'ia metsi AMoFa.  
Ka bole ke bjaba golo.

bo tšets'e metsi. Anwa -  
AFETS'a. AMoFa gape -

MeTsi . ka bole ke -  
 be tteTš'e . Anwa . Afetš'a .  
 bjale ka gore Matlhô . Agwe .  
 Abe Attetš'e Letshufi .  
 bjale Fawe . Athoma gobôna .  
 batho . gabotse . ke gôna  
 Mowe A Napa Athoma -  
 gobitš'a ngwanagwe .

Maruping . gore ngwana -  
 katta ontshware . kee gae .  
 bjale eaba gore Maruping .  
 A es'ya tse bagore .  
 papa . g-gwe ohetš'e .  
 ka moleteng wa thakadu .  
 šiepa mailô .

Fela gobegwa . araba -  
 NTshwethe . Morwa gwe .  
 eo Amothoile go .  
 bjale Amotš'ea ka le -  
 tšôgô . Amoiša  
 gae , bjale napa -  
 Atho ma gobona .  
 gore Antho gorata .  
 Motho ka o tee ngo -  
 Thusi selô -

125

K34/115

7

Mowe Rekwa gore.  
ebe Are go fitlha gae-  
Abitš'a banabagwe.  
babannyana. lebabatlhanka-  
na. Kamaina. Abona.  
Are MAADINTŠI. Are owa dikwa.  
Abitš'a Mantele. Are o owaraba.  
Abitš'a NTŠHWEtše. Are TAMa.  
Abitš'a. MAAMoratlwe. Maruping.  
Are Ee. Abo e letš'agape-  
go MMITŠA Are o MPITŠA. oMPI-  
TŠITŠE. na o mphanng  
bjale Mowe. Mo kgala-  
bjwe. Anyama pelong.  
fela Ase ke Abotš'a,  
Motho. gore ngwana.  
waka eo Arate ga go-  
kehono o nnyami šitš'e  
Adula pelo. e tše tše.  
go fitlha. pelo ea gwe-  
Ebo ea bo phelong bja eona.  
A le setš'a go dutš'ibjale.  
Abotš'a Mo sadi wa gwe.  
Mmagwe. bana. MAsepaneng-

125

K34/115

8

Are OwaTseba Mogats'a-  
Ka. gonele ngwana. e.e.

Ke Moratago Kudu. Mogare  
gabana baba Tlhankana. le  
baba nnyana. bjale KeTshaba.  
go šupa bo ngwana abo.

Ka gore ba ka MoTlhōea,  
ba Mmola ea bjale MoWe.

Mogadi wa gwe Athōma-  
go Thabela taba eWe.

Ka go go pala gore. ~~MoTh~~  
MoThho. Morigwe -

orata rigwana Magwe-  
wa pela NTshwethe.

eowe lēna Abago-  
firata ēna Kudu.

go FiTišiša babangwe.  
bjale AbuTšišetšša ga-

baTse gore na kemang-  
rigwana e.e. O Moratagona,

bjale Athoma go MoTlhale-  
ššetšša ngwana e.e. AMO.

Ratago Kudu. Kaleina la-  
gwe Fire ke —



125

K34/115

9

MAKUPING. NGWANA WAKA.  
eo Arate gago go FITISIŠA  
bo ngwanaa bō. Ka MOKA.  
bjale Mo Kgekolo. ewe  
MASERANE. Athema gonyamu-  
pele. gape. bjale ka emu.  
Mo nna ~~ngwe~~ Kgekolo  
Aile ANYAMIŠA. Ke Karabe-  
lō. ea ngwana wa gwe.  
A MMITŠA. Agopola.  
dilō Tšedintšī. gone.  
AKARENG. KA MONNA.  
WA GWE. Kgekolo. Aleka-  
go go pola Maho Kamoka-  
gore nke AKAHWA.  
Ka gore Arate ngwana-  
wa ka eo ke Moratago.  
bjale Fawe. leratolana pa.  
le Thoria go šara ka-  
na. balebele Tšana ka.  
Ma tlhō KTRIA go loj  
Fawe. riosadi KTRIA.  
A ea go Kgekolo di Thare  
gababangwe gone Abolae-

125

K34/115

10\*

Monna wa gawe.  
KgoKa. Kanneke Abandi-  
hwetš'ana gabanna.  
ba babi Tš'wago gore  
Kedingaka. bamo Fa.  
A e a bolaea Monna  
wagwe KgoKa.

Mesadi. wa Motho. e e Montšo  
o swana le Tau e a

Tšhadi. ka mo go palō.

Tau. e a tšhadi e a swara.  
Motho. e a bolaea ka fela  
le Mesadi wa Motho e e  
Montšo. o bjale ka e o na  
A ukwa tabe. o bu tš'isa  
le lona tš'atsi le wa  
fikwile go. Anthe.  
gabanna. A go bja lo Monna  
wa tšhama wa le bella wa  
le bendiša wa bōna wa bontšhiša  
wa kwa wa kwisiša  
A kgona go tšhama taba. End. S. RS

END. S. 125